

Карл Маркс аавын нэгдүгээр сүүлчийн хүүхэд болох бөгөөд тэр нь 1876 онд төрсөн байна. Тэр нь 1900 онд Москвагийн Их Сургуули-ийн эдийн засагчид багшилж байсан үедээ "Хүн бүр өөрийн хувь хүний амьдралыг өөрчлөхөд оролцож болно" гэсэн үгийг гаргаж авчээ.

Опыттавч сүүлчийн ком-

мунист И. Д. Петров
борооскутун хас биригдэн
тин мыйааһина нхис мий
42 кг збилиныз, агрд
сэтгинньнгэ 23-м
кг привели, бирдин
Итнхэн сууккатаасы зби
лин 767 грамаг тэнгист
А. ГОТОВЦЕВА

СОВХОЗТАР СУӨНҮ ИИТИИТИГЭР 1980 СЫЛ АХСЫННЫ

Народнай
хонтүрүөл
страницама

ДЬОН-СЭРГЭ КЫРАБЫ ХАРАБЫНАН

ИС КЫАХТАРЫ ТОЛОРУ ТУҔАНЫАХХА

ССКП Кинн Комитетын алтыннытаабы (1980 с.) Пленуме олох үйгүтүн үрдэтигэ норуот туттар табаардарын дэлэтигэ улахан сорууттары түрүөрдэ. Ити бу табаардар ахсааннарын, ассортиментнарын элбэтигэ да, хаачыстыбаларын тулсарына да, үлэс кесүлээһини күүһүрдүүгэ, харчы эргирин бөсөргөтүүгэ да—барытыгар сыһыаннаах.

Оройуон промышленнай уонна хаачыһар тэрилтэлэрэ пэтилетка түмүктээһиниэх сылын 11 айыгар производство уопсай кээмэйин улаатыннардылар, былааннарын сүннүүнэн толордулар. Ол эрэри норуот туттар табаардарын оройуоно былаана толоруллубата. Олох-дьаһах өҥө сорох көрүҥүгэ эччэтилынна. Боро-дуускуйа хаачыстыбатын үрдэтигэ хамсааһын тахсыбата.

Промкомбинат культурнай-бытсозой табаардарын оройуоно былаанын 91 бырыһыан толорон иллэ. Лесопункт оттух мас тизинтин 400 кубометринэн кыайбата. Былааннарын эт-үүт комбината үүт оҥоһуктарыгар 69,6 бырыһыан, олох-дьаһах комбината өҥө оҥоһууттар 96,7 бырыһыан эрэ толордулар. Үгүс эргээн тоҥкалара былааннарын тохтулар.

Оройуон промышленнай, хаачыһар тэрилтэлэрэ райпотребобшествога бэрлэтиэхтээх кинигин туттулар табаардары оройуоно былааннарын толорбот кутталлан-нылар. Ол курдук «Сельхозтехника» холбоһуга быһыл 2,5 тыһ. солк. норуот туттар табаарларын райпоза биэрэтиэхтээх баара эрэ 200 солк. толордо. Лесхоз 2000 үстүүкэ талах мининьги, 100 кыраабылы, о. д. а. оҥоһуктары биэрэтиэхтээс толоруллубата.

Народнай хонтүрүөл группалара ити биэр боччумнаах боппуруска хонтүрүөлү мөлтөттүлэр. Бу итэһини туоратына билээннаах үлэ эрэйиллэр. Болгомто ордух чупоһон оҥоһуктар хаачыстыбаларыгар уонна райпотребобшествога былаанна көрүлүбүт толору кээмэйинэн бэрлэтиһиргэр үүрүлүөхтөөх.

Өгөнү оройуоно бары көрүҥүнүн улаатыннары уонна культуратын үрдэтин боппурустара народнай контроллердар харахтарын дэлэтии тахсыа суохтаахтар. Мастерскойдарга, сыахтарга техника күүһүн көдүүстээхтик туһанына, автомашиналар, трактордар таһаарылаахтык үлэ-лээһиннэри хаачыһына народнай хонтүрүөл группатын хас биридик чилиэнэ сүргү кыһамнытын үүрүлүөхтөөх.

ССКП КК партия XXVI съезигэр бырайыгар производственной резервэлэр активнайдык туһага тардыллыбыттар, итэһтэри кытта охсуһуу дьямдардаахтык ыһтыллыбыта буслаар экономиканы сайыннарына уонна социальной сорууттары быһаарына ситиһиллэр ордук боччумнаах буолуох этилэр дээн суруллар. Ити, туох хаанык иннинэ, норуот дэриэһиндэригэр сыһыаннаах. Итэһтэри кэмгэр арыһын, оройуоно туораттар дьяһаллары ыларын, бу-руйдаахтары бүтүүн биллэргэ таһаарыи народнай хонтүрүөл активнастарыттан ирдэнэр.

Пэтилетка былааннарын толорууга, кэлэр пэтилеткага бөсө ахылааты үүрүүгө промышленнай, производственной, хаачыһар тэрилтэлэргэ баар народнай хонтүрүөл группалара быһаччы көмөлөһөр аналлаахтар.

БӨЛДӨХ ТУТУУЛЛАРА БУЛГУЧЧУЛААХ

«Жуксельстрой» управле-ние мехучастка пэтилетка түмүктээһиниэх сылынаабы былааннаах үлэлэрин ыраа-бынан толорбонко илэр.

Килэҥкигэ тутулла турар быһыл үлэс илэлэри-лиэхтээх дөһөд дьэтиин ситэрин улаханньк тардыл-лар кутталлаах. Бу объек-тутууттар «Чурапчы» сов-хоз директорията уонна от-деление салапатата улахан болломтолоруи үүрэм ту-тар үлэни бэйэлэригэр ыһыммыттар. Сельсовет ударнай тутуутунан бил-лэриллибит. Олохтоох ра-бочайдартан В. А. Чепалов салайааччылаах бас-тайааннай састааптаах би-ригээдэ тэриллэбит. Кини-лэр тутууну балаача хаа-чыстыбалаахтык ыһтылар.

Ол гынан баран механи-зированной участвак са-лапатата кэмгэр дьяһал ылбатабыттан төрдүс каар-талга бүтөөтхтээх объекка сметанан көрүлүбүт үлэ-тэн 102,2 тыһ. солкуобай-дааба сэттинин уонна ах-

сыннын ыйдарга хеһааныл-лыбыт. Ити бүтүн сыл ус-тата үлэлэммит тутар-та-гар үлэ кээмэйиннэр ула-хан.

Сыл түмүктэнэрэ ыган кэлбитигэр участвак сала-патата былааны толорууга дэс суһал дьяһаллары ыларга күһэллинэ. Ол кур-дук, бу объекты ситэрингэ 30-ча киһи туруорулуна, наадалаах матырыйаалы мээстэтигэр таста. Анал-лаах ТМУ үрдүк квалифи-кациялаах үлэһиттэринэн котельнайы, итэтир систе-маны уонна электропро-водканы таһыны ыһты.

Народнай хонтүрүөл оройуоннаабы комитета Ки-лэҥки дөһөдүн ситэрини туһунан механизированнай участвак начальнига И. Н. Сивцев информациятын иһиттэ. Комитет, кэжэ-дьяһаллар ыһыллан эрэл-лэрин бэлэһтээн турак-объекты быһылгы дьыл иһи-көн государственной ко-миссияга туттарарга бул-гуччулаах соруу түрүөрдэ.

Ураты болломто дөһөд ис өттүн ситэрини УРДУК хаачыстыбалаахтык ыһты-ларын хаачыһына үүрү-лүннэ. Бырайыактан туо-раһын ханнак да түбэлтэ-тэ таһаарыллыа суохтааба кытаанахтык ыһыллына.

Тутар, ситэрэр үлэлэргэ саҥа оҥоһуллубут графиги тутуһуннарына бэдэрэтиктэр эрэ буолбакка, сакваасчытар амкы кыһа-ныахтаахтар. Совхоз ад-министрацията уонна Саха АССР Тыатын ханайысты-батын министерствотын ту-тууга оройуоннаабы рад-зора М. Г. Степанов анал-лаах оборудоһоннэны бу күннэргэ булан мээстэти-гэр ебалыны хаачыһал-ларыгар соруудахтаны.

Комитет Килэҥки дөһө-дүн тутуутун бастайааннай хонтүрүөлгэ ыларга бы-һаарынна.

А. ФИЛИПОВ,
народнай хонтүрүөл
оройуоннаабы комитетин
председателэ.

Саха АССР Статистичес-кой управлениетин ыйы-тыгар олоһуран балаан ыйыгар оройуон кини-нээби универмакка уонна культурнай табаардары атыһылар мадэһиньига ба-рабиэркэ ыһтыллыбыта. Ол түмүгэр аҥардас универ-макка атыһа барбакаах уһуннук сыппыт табаардар госбанга түһэриллибит ис-тиниктигэр кинибэтэх өс-сө 8720 солкуобайдаах итинник табаар баара көс-түбүтэ. 1980 сыл алтынны 1 күнүгэр райпо үрдүнэн уопсайа 239,9 тыһ. солкуо-байдаах табаардар туһата суох сыталлара биллибит.

Итинчэ элбэх табаарде-ри үүрүүгэ, көрүүгэ-хара-йыга сөптөөх усуллубуйа тэриллэбит. Табаардар дьяарыстаммакка түбэһиэх муостага быһыллан бу-руулаан, кумаланан, үксүлэ-рэ этикеткалара суох ыһыллан сыталлар. Бу ор-дук универмакка сыһыан-наах.

Атыһа барбат уонна

Дьяһал ыһыллар

уһуннук сытар табаардары кытта үлэни тэрийэтиэх райпо экономика Г. С. Плато-нов дьяһаланы инструк-цияларга ыйылларын кур-дук бэрээдэктээбитэх, анал-лаах поопкаларга мунуһан испэтэх. Биэр үксүн ол түмүгэр киникни кэмгэ ити табаардары продөөч-тар аҥардас бэйэлэрин би-линэринэн быһаарар буол-буттар.

Табаардар атыһа бар-бакаах уһуннук сытан хаа-лыһылар—былаана суох түбэһиэх табаардары тиз-яан аҕалым уонна атыһа таһаарына бары ыһахтары ситэ туһаммат буолуу тү-мүгэ.

Народнай хонтүрүөл оро-йуоннаабы комитета райпо экономика Г. С. Платонов информациятын иһиттэ. Ко-митет ити уһуннук сыппыт табаардары кытта үлэ кэ-лиин сажаланан эрэрин бол-ломтобо ылла. Ол курдук, ити табаардары туһага та-һаарар дьяһаллар былаан-

нара биэрэгэммит. Оһна оптовой дьяарбакалары, кэрийэ сыһыан атыһаа-һыны тэрийи, эргээн тэ-рилтэлэрин иһин ардыла-рыгар атаһаһынарын кур-дук үлэлэр ыһтылаллара көрүллар.

Улахан сыһаалаах муз-ыкальной уонна радиотөвө-дары специаластары ыһи-ран өрөмүөннэтиин чөлө-рүгэр түһэртэрибиттэр. Ол курдук, пианинолар, те-левизордар оҥоһуллан атыһа таһаарыллыбыттар. Хас да сыллааһына аҕа-лыһылыт спортивной ни-вентардары оҥуоллалары кытта кэлсэтии туһааннаах эргээн предпрятнелэри-гар ыһыллытар.

Народнай хонтүрүөл оро-йуоннаабы комитета атыһа барбат уонна уһуннук сыппыт табаардары атыһа таһаарына кытта үлэни саагыи түп-сөргө сорууттары ту-руөрдэ.

С. ЧИЧИГИНАРОВ.

Контролердар кэмгэр ороһон

Ааспыт сылларга сизмэ хортуоплүү көрүү-хара-йыи туһаһанттан, ону тэнэ подваллары бириэмэтигэр өрөмүөннээбэттэн Субу-руускай аатынан совхозка улахан ороскуот тахсара, Народнай хонтүрүөл коми-тета онуоха сыл ахсын көс-тыһа да бэрэбиэркэни ыһтара, совхоз, отделение сагалталарын быһаарыла-рын истэра, кытаанах сэмэ-эс төрдөрө. Ол үрдүнэн балаһыанньа коммат буо-лара.

Быһыл народнай хонтү-руөл олохтоох группата кэ-мигэр ороһон, совхоз ди-рекцията уонна отделение салапатата, хортуоплүү ха-райыһа кэжэ үлэлэри ыһ-тылар, көрүү-харайыны түп-сарыллыбытын түмүгэр, со-торутаабы бэрэбиэркэ көр-дөрүрүнэн, манна кутуллу-бут 140 тонна хортуоплүү би-билиһигэ кыһаана суох туруктаах.

Ол гынан баран халлаан улаханньк тыһыннье илик. Өссө да кыстыкпыт бизэ-йга баар. Онон сизмэни көрүүгэ-харайына, темпе-ратурнай режими тутуһун-нарына ураты болломтоку үүрүөхкэ.

Е. СМЕРНИКОВА.

АКТИВ ҮӨРЭБЭ

Быһыл народнай хонтү-руөл активнастарыгар чөл-чү программалаах үөрэх ыһтыллар. Онон сибээс-тээн оройуоннаабы комитет бизэс иһиттэн састааптаах пропагандастыкай бөлөһү тэрийбитэ.

ССРС-ка народнай хон-түруөл туһунан саҥа Со-йуону диригики үөрэтин, осударственной былааннар уоһууларыгар хонтүруоһу олохтоһууна, хаһаайысты-Заннайа суох быһылылары тары охсуһууга норуот дэриэһиндэри сорууттарын туолкайдааһын—бу үөрэх түрүн ис хоһоһо.

Сэттиникэ «Чурапчы» совхозтаабы головной груп-па чилиэннэригэр уонна

отделениелардаабы груп-палар активнастарыгар хус-товой занятиелар уонна семинардар ыһтылынны-лар. Итиник занятиелар оройуон кинини промыш-ленной предпрятнеларын, тутар уонна хаачыһар тэ-рилтэлэрин группаларын председателлэригэр, оро-йуоннаабы комитетин ак-тивнастарыгар, сельскэй Со-веттар исполкомнарын председателлэригэр уонна секретардарыгар амкэ буоллур.

Бу күннэргэ занятиелар Карл Маркс аатынан сов-хозка бараллар.

И. КИНАКИТОВ,
оройуоннаабы комитет
инспектора.

Ураты суолтаны биэрэбит

Үлэ-хамнас ситиһилээх-нэ барына ыһыллыбит ту-раахтары толорууну хон-түруоллааһынтан, итэһтэ-ри арыһына иһэн-тоҥон үлэһиттэри быһаччы ту-лукуттах. Үксүгэр маһака суолта биэрэбэттэн бэрт кыраттан, дэбигис оҥоһу-лан хаалартан иһгэн үлэ-хамнас бүтүннүү атахта-нааччы. Ол да иһин биһи-и итинэ ураты суолтаны биэрэбит.

Кыстыкка киирэн баран хотоннору сыбааһына, өрөмүөннэри ситэрингэ, кыһылар бэрээдэктэригэр, ыһах суөһу уопсай туру-гар, үүт хаачыстыбатыгар бэрэбиэркэлэри ыһтыбыт. Ыһтыллыбыт рейдэлэр тү-мүктэригэр хотоннор өрө-мүөннэри ситэрлиһтэти-тэра, күһүмгү өтүгэр коопньөрбө оҥоһууттар аһахан балаһыанньа үөс-кэбикэ биллибит.

Бастагы бэрэбиэркэ тү-мүктэринэн аһалар сурул-лубуттара, фермалар кол-лективтарыгар биригэһири-дэргэ ыйылар оҥоһуллу-буттара. Ону тэнэ кыстык-ка киирингэ таһаарылыбыт итэһтэри туоратына от-деление советыгар уонна

сельсовет исполкомугар боппурустары туруорбул-пут. Биһиги этикиларбети-гар олоһуран кыстык та-ри арыһына иһэн-тоҥон итэһтэри туоратына бы-һаччы дьяһаллар бэлэһтэ-миттэра.

Боппурүөһу итиник ту-руоруу түмүгэр хотоннор өрөмүөннэри ситэрлиһнэ. Бары фермаларга паары үөскэтир оһохтор үлэлээн, убасас коопньөрбө оҥоһу-лан ситиһилэр буолла. Кыһылары күһүмгүттэн бэрээдэктээхтик тутан оту, комбикорму ыһыһы-то-бууну таһаарбат дьяһаллар бэлэһтэниһлар.

Народнай контроллердар бу күннэргэ суөһу туругун бириднн өрөмүөнчүлэринэн быһааран, мөлтөх турук-таахтарга хатаһалаан аһа-тыһыны тэрийиһгэ үлэһик-лэр. Итиник тэнэ ректеһнай чинчийиклэри ыһтытарар, оту ороскуоттааһын гра-фигин кытаанахтык туту-һуһуналар сорууттары туруо-рунубыт.

Н. НИКОНОВ,
народнай хонтүрүөл
группатын
председателэ.

1 КҮНҮНЭЭБИ КӨРДӨРҮҮЛЭРЭ

Ыһах төрөөтө		Ыһах суөһу өтүүтэ		Ол иһигэр ыһырай		Биз төрөөтө		Сылгы өтүүтэ		Ол иһигэр кууун		Ыһагы буоһатым		Ол иһигэр иск. суммэ.	
1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	график	туоһа	график	туоһа
1654	1996	733	460	380	198	928	1440	430	91	2	—	2990	2974	1800	1376
926	996	406	421	276	239	816	907	94	86	2	—	2088	1177	730	483
1485	1662	295	422	183	236	785	1292	179	43	2	2	2418	2551	1100	1159
1002	1043	437	416	230	214	318	589	208	41	—	—	1801	1636	1100	1019
5067	5697	1871	1719	1069	887	2847	4228	911	261	6	2	9297	8338	4730	4037

Государственной статистика оройуоннаабы инспектура.

СОВЕТСКОЙ-ИНДИЙСКОЙ ДОБОРДОУУ ТУЛХАДЫБАТ

ССКП НК Генеральной секретаря, ССРС Верховной Советын Президиумун Председателя Л. И. Брежнев официальной до-бордоуу малдытты тин-ийтин көрсөргө Индия Республикасын столица—Дели, индийский норуот бүтүннүү бэлэмнэллэр. Ити событие Индия уонна Советской Союз икки ардыларыгар икки дойдуну руостарын төрүт интэриэстэригэр дааны, ол курдук бары бүтүннүү эйэ интэриэстэригэр дааны эппиэттир үгэс буолбут добордоуу историктигэр дыһунаах кэрдийинэн буолуоҕа.

Советской журналистарга интервьютугар Индия Премьер Министра Индира Ганди Л. И. Брежнев буолар турар малдыттан сылдыһын индийский норуот итиник эсэрдэллэр диэтэ. Билинн, диэтэ киһи, Индия уонна Советской Союз икки ардыларыгар добордоуу бары бүтүннүү эйэ дыһунаах фактордартан биридэстэринэн буолар дикан аабыта. Билинн добордоуу сыһыаннаһыларбыт принципиальной торүттээхтэр итинэн наада, буоплазына ССРС билиннэ экономикай уонна моральной хомону өнөрүтүгэр олобурааллар. Билинн, дикан бэлэстэтэ Индия правительствотын баһылыга, икки дойдуну икки ардыгар үтүө сыһыаннаһылар үөскээтилэр дикан аабыта уонна билинн го-сударстволорбут икки ити добордоууну салгырга итинэн добордо-торго бигэ быһаарынылаахтар.

Индия норуота абааһы көрөр колоннальной ба-талын кээр илгит кэчигэр, 1947 сыллаахха, билинн дойдуну икки ардыларыгар дипломатическай сыһыаннаһылар олохтохторуттан икки государство икки ардыгар добордоуу улахан соулу ааста. Советской Союз тас агрессивнай куустар ыгаа-һыннарыгар хаста эмэтэ түбэспит Индияга көмөлө илгитин ханык да кэтэх санаата суох халбаһнаа-бакка уунар. Айымнылаах

Дон дойдун
ТЕМАТЫГАР
БЭСНЭДЭ

руллубут уонна салгыи биригэ үлэлэһин сага кизин изжиллэрэ арыл-лыбытара. Ити сыһыанна-һыларга үрдүк сыананы биэрэн туран, Л. И. Брежнев билинн дойдубуттар соторутаабыта официаль-найдык добордоуу малдыт-тан сылдыһыт Индия Президенигэр Н. С. Редди-ге туһаайан эппитэ: «1971 сыллаабы дуогабарга толо-ру сеп түбэһиннэрэн ити сибээстэр хас сыл ахсын улам улахан кээмэйдэн-нэлэр, өрдүк үгүс өрүттээх характерденеллэр, Азия уонна аан дойдуга бүтүн-нүүтүгэр сэрки кутталын туоратар, эйэни добордо-тор иһин охсуһуу улахан фак-торун быһытынан улам чуолкайдик көстөр буо-лон иһэллэр».

Советской-индийский сы-һыаннаһылар үтүөкэннээх үгэстэринэн икки дойдуба саалааччылар киһи аймах бүтүннүүтүн туһугар ты-һааһын сымнааһынын ди-рингэтин уонна аан дойдун-га куттал суох буолуутун интэриэстэригэр Советской Союз уонна Индия айым-нылаахтык биригэ үлэлэ-һиннэрин добордоууга үһүлүчү суолталаах хар-дарыта малдыттан сыл-дыһыларга буолла.

1973 снл сэттинньитин чадылхай күнэ ойдонон кэ-лэр. Индия столицатын мөлүһүн кэрингэ олохтоо-хторо Дели историческай Кыһыл фортуна баарыга площадтарын төлөрбүттэ. Онно Леонид Ильич Бреж-нев Индияга малдыттан

сылдыһынан сибээстэн советской-индийский добор-доуу сүгүнэ минта буол-бута. Ити дьон муоратын үрдүнэн транспаранар уонна плакаттар күөрэйл-лэрэ: «Ганди уонна Неру төрөөбүт дойдуба Л. И. Брежнев эсэрдэллэр!», «Индийский-советской до-бордоуу туругүрдүн!» Митинг кыттылаахтарыгар туһаайан оччолорго Л. И. Брежнев эппитэ: «Индия-на кытары добордоуу уонна биригэ үлэлэһин— ити Советской Союз тас политикатын быстыспат сор-бота».

Ити тыллар советской-индийский сибээстэр дина-мичнай характердарын үһү-лүчү үчүгэйдик көрдөрлө-лөр. ССРС уонна Индия Республика аан дойдуну түһүлгүтигэр тыһааһын сымнааһынын процесын кэчэтэр, сибилэнииннэ үлү-һүйүүнү уодьуганныыр, са-ка сэрини туоратар эрэ туһугар активнайдык бири-гэ үлэллэр буолбатохтар, ону аһан экономикай, эргизигэ уонна научнай-техническай биригэ үлэ-лэһин үһүн кэмнээх про-грамматын утумнаахтык олохтох илгэрлэллэр. ССРС Индия политическай туту-луга суох буолуута добор-доууну уонна киһи эконо-мическай тутулууга суох буолуутугар биллэр-көстөр кылаатын илгэрлэбит. Ин-дийский норуот Бахилаа-бы уонна Бокороаагы ме-таллургическай гиланары, Хордараага ыарахан элек-тросборудованне заводун, Ранчага ыарахан массын-на очокуутун заводун, Нейзеллигэ теловой элек-тросстанцияны добордоуу мажтарынаах ааттыыр. Итилэр ССРС көмөтүнэн тутулубуттара. Индия икки дойдуну холбоһуктаах куустаринэн барыта 70-тан тахса бедөк экономикай объектар тутулубуттара эбэтэр тутула тураллар. Улуу аар-ытын Индия үрдүк советской малдыты куутар, киһи малдыттаа-һынын икки государство норуоттарын тулхадыйбат добордоууларын өссө бири чадылхай көстүүтүн быһытынан сыаналыыр.

В. МАТЯШ. (ССТА).

Ермей Григорьевич КУЛИЧКИН

Уһун ыарахан ыарыһы-тан 84 сааһыгар 1922 снл-тан ССКП чилиэнэ, граж-данскай уонна Аза дойдуну көмүскүүр Улуу сэри-лэр активнай кыттылаах-тара, Ленин орденын ка-валера, республиканскай суолталаах персональная пенсионер Ермей Григо-рьевич Куличкин өлөн туораата.

Е. Г. Куличкин 1896 сыл-лаахха Чурапчы оройуонун Одьулуун нэһилиэгэр дыадагы хэргэнигэ төрөө-бүтэ. 12 саастаабытан олохтоох бэйэргэ үлэ-лээн элбэх эрэйи-кыһа-һаны атынн-хаанынан бил-битэ. Сыһы, тобулугас ойдоох, хоһуун-хоодуот буолан киһи Саха сирингэр Советской былаас олохто-нуутун бастагы күһүрүт-тан сага олох иһин актив-найдык үлэлэһэн барбыта. 1920—1921 сылларга нэ-һилиэгэ ревкомун предсе-дителинэн үлэлэспитэ. Ол снлдан 1921 снл муус устарга Саха уеһын уон улустарын ревкомун интэниэ дыадаһыларын представителлэрин конфе-ренциятыгар делегаттын кыттыбыта, Советской бы-лааһы олохтоһунга уон-на добордоууга агитацион-най-массабай, практиче-скай үлэлэргэ активнайдык көмөлөспүтэ.

Ермей Григорьевич 1922 сыллаахха ССКП кэчэтигэр кирибитэ. Киһи итинэн ыла үйэ аһарытан өрдүк кэмгэ бэйэтин олоһун, үлэ-тин Улуу Ленин партияны кытары ыкса сибээстэби-тэ. 1921—1926 сылларга илиннэргэ саа-саадах тутан гражданай сэрингэ кыт-тыбыта, хоту Дьааһыга тийэ үрүг баадалары



үлүртүспүтэ.

1926 сыллаахтан Ермей Григорьевич эппиэттээх со-ветской үлэсэ сылдыһыта. 1928 сыллаахха Амма улуу-һун снтархылаах комитетын председателинэн талыл-лыбыта. 1930—1932, сыллар-га уобаластаагы колхоз-союз председателин сол-булааччынан аһанан Саха сирингэр бастагы колхоз-тары тэрийсингэ, тыа ха-һааһыстыбатын холбоһук-тааһын ылымгар киллэри-гэ активнайдык үлэлэспитэ. 1935—1956 сылларга Е. Г. Куличкин эппиэттээх со-ветской-партиянай дуоһу-настэргэ сылдыһыта.

Е. Г. Куличкин 1943—1945 сылларга Советской Армия кэчэтигэр сулууспалаан Ийэ дойдутун немецкай-фашистскай халабырдыт-наах сылдыһы.

И. П. Листиков, М. Е. Пермяков, С. П. Макаров, Е. М. Макарова, А. Е. Чичигинаров, Н. С. Дмитриев, Д. Д. Петров, К. В. Макарова, Н. Е. Эверстов, А. А. Шадрин, И. П. Васильев, С. И. Сергеев, П. Е. Спиридонов.

Айылба харытабылы эрайар

РИМ Адриатическай муо-ра кытылыгар Пезаро уон-на Фано куораттар икки ардыларыгар балыктар маэссабайдык өлөллөр. Бу муорга тү'эр Фолти үрэх Пезаро оройуонуга баар химическай фабрика таһа-арар химистай булкада-һыннарынан сүһүртүлэр. Балык өлүүтүн төрүөтэ— ити.

(ССТА).

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ.

ЫБСЛКС райкомун ап-паратыгар бастааһынай үлэсэ СЕКРЕТАРЬ-МАШИ-НИСТКА наада.

Лесопууга ТРАКТОРИС-ТАР, КОЧЕГАР уонна МАС

Администрация.

ССКП райкома уонна райсовет исполкома 1922 сылтан ССКП чилиэнэ, кырдыаас советс-кай-партиянай үлэһит, гражданай уонна Аза дойдуну Улуу сэрингэ кыттылааһа, Ленин орде-нын кавалера, персональная пенсионер

КУЛИЧКИН ЕРЕМЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

уһуннук, ыараханнык ыалдьан өлбүтүн, дириг-ник курутуян туран, оройуон үлэһиттэригэр иһитинэрэллэр.

ЫБСЛКС райкома, Албан аат кулууба үлэ уонна сэрин ветерана, оройуон ыччатын настав-нига, кырдыаас коммунист

КУЛИЧКИН ЕРЕМЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

өбүтүнэн сибээстэн кутурбаннарын биллэрэл-лэр.

Эрилик Эристин аатынан совхоз дирекцията, паркома, профсоюз рабочкома, комсомольскай комитет кырдыаас советской-партиянай үлэһит, персональная пенсионер

КУЛИЧКИН ЕРЕМЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

уһун ыарахан ыарыһтан өлбүтүнэн бокуоннук аймахтарыгар, табаарыстарыгар дириг кутурбан-нарын тиэрдэллэр.

Редакция почтатыттан

Туһалаах кэпсэтии

Соторутаабыта Дириг-ноэһи сельскай Культура динэтигэр общественнай бэрээдэг добордоуу бол-пуруоһугар бөһүөлк олох-тоохторун уопсай мункаа буолла. Муннаахха райсо-вет исполкомун ис дыһа-лаба отдалын начальнига С. Е. Сергеев оройуонга общественнай бэрээдэг ту-ругун туһунан кэпсэтэ. Онно киһи үлэ дыксиипи-линэтин кэһин, ыар бу-

руйдары окоруу, күлүгээн-нээһин үкэс арыгылаһын-тан сибээстээхтэрин тоһо-болоон бэлэстэтэ.

Бу болпуруосна муннаа-ха кэнэ кэпсэтин тадыска, Тыл этээччилэр үлэни атахтыыр кэһиллэр, дьон бэйэлэрин ытыктаспыттык сыһыаннаһылар билиги олохлут сизригэр-майгыты-гар дьүөрэтэ суохтарын уонна инники өттүгэр туоратылаллара булгуччу-лааһын ыйдылар. Отделе-ние управляющей М. П. Луковцев сорох рабочай-дар снэргэ баппат быһыы-

ларын сыһы критикага тарта. Холобур, сыгыһыт Н. Е. Саргыдаев тустеах үлэтигэр кыһаммакка бра-коньердааһынынан дьары-гыларын, арыгылырын, ол түмүгэр көрүүтэ-истинтэ суох хаалбыт сыгылар туһата суох өлбүттэрин критикалаата.

Снэрдээхтик, аһаастык кэпсэтин түмүгэ бири буол-ла: хас биридинбит дыс-сипилиннэни, бэрээдэги күнэтэ харыстыахтаах.

Е. КОЖУРОВ.

Биһиэхэ хаһан кэлэллэр?

Чыапара бөһүөлэгэр ыал барыта кэриэтэ телеви-зордаах. Ол эрэри бэрт үгүстэр «күөх экраны» кө-рөр кыахпыт суох: телеви-зордарбыт алдынан ту-раллар.

«Радиобытехника» теле-механиктера аасыт саас-тен биһиэхэ көстө илик-тэр. Хаһан кэлэр дьону күүтэбит?

Алексей, Мария ПРОТОДЬЯКОНОВА.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700. Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРЫТ: редактор—21-395, отдалар—21-495, уопсай — 21-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.